

Улуу Октябрь 60 сылын дотойнайдык көрсөр ийи социалистичеонай куоталаһыны киэгийн тэни-тэргэ, онуоха юбилейдаах сылга былааннаах соруудахтары лаппа аһарар, пятилетканы ситиһиилээх-тик толорууга эрэллээх мэктиэни үөскэтэр туһугар бары рабочайдары, колхозтаахтары, специалистары түмэ тардарга.

(Бүтүн Союзтаабы социалистической
куоталаһыы туһунан уураахтан).

туркстаах айа, норуоттар
ардларыгар биригэ ула-
а социальнай прогресс, по-
а көпчүлүккэ уолна туту-
а булууларыни иһин ох-
а прогрессивнай кийи ай-
а түтүүнү дьулуһар дьулу-
а итиниктэр. Билэтин көм-
а суаллаах ити проблема.
Москвага төхсүүнү 14-16
аатар буолан ааста. Итин-
а күстөр Бүтүн аан дой-
аи форумварын кыттаа-
а иһин белгөмтөлөрүн кы-
а турдулар.

[illegible][illegible]

Көрөүчүү маалымалдактарга бас-
тайынчалык органы — Эйбани тап-
тылар куустар сибастотинилары-
нар поруоттар ички ардылары-
наары форуму тэрийдилэр. Кини
прэзидентиэн Эйб Бүтүн Аан
дуйдутаары Советын генералнай
секретара Ромеш Чандра тама-
дына.

CCTA.

Эдэр шофер Алексей Яковлев

цэнэ нийтэ, аята саастарын
арь холбоо хоньутугар, фер-
мтар үзэхэбүт дьон. Ол нийн
«сүргэ» «Хэвншйадад дуо»
он нийнхэнэ баттхылаар,
хэвншйадад бэйлээрэ үчүгөйдэ;
хэвншйадад талхынаа тобус
хуруу үзэнэ талхынара үч-
үгөйдэ.

Тиймэр орто уюалара — Алсина
 о нира сээхыттан эдэһийдэ-
 ууһын батыйа сымдаан, хо-
 р арас ууэлэртэгэр эриллибиз.
 Үрү дэути билэбит. Орто ос-
 татын бүтэри баран Советскай
 нипа минераллабыта. Алсина
 да бастынгар кэккэлэртэгэр
 эдэр. Кылгэс болдохтоо
 дурсууһун, элбэх хайгал су-
 русууһун наваралдаа н а р
 май үөрүүдэбэ — ийэтэгэр
 ден Дмитриевнага коман до-
 н асыттан Махтал суруу-
 бэти буолар.

дүнгийн хэлэтийн Одьуауун-
д 13 №-дээх СНТУ-га шифер
булар үерэнэ кирибта. Ки-
риллалхтын үерэнэ таштыр
ни байлдаалта. Адешиг
ны Манж ахтын санхуа са-

Малтата сана уу байар массын-
ханыг итгэйдэг.

Билигин эдэр шофер Алексей Илюктер үзлээбит кылаас кэмнэр итээли толорон, кини барыта ыткытыр шофера буолла. Ханыны да сөрүдөхтөн аккаастаммыта, массамыната адрьанэ турбута суох. Быдырайы кылыгыны ыйдарга бэйэтин үстэтин толоро-толоро көмөлөһүү бөрөдөлүүнэн. Толор Диринэ курдук бөдөң ферманы уунаа хаачыйыта. Ааспыт сайын уу баарын таһынан Ойдулуун формаларыттан Чурапчыга үүт таспыта. Быстах сырыналарга дуулурууна сылдыар. Онон ийиллэннэ хайбалын ылыан ылар. Алеша үстүтэй спортсмен быһыытынан эмиэ биллэр. Кинини сайынны ыһыахтарга, сүгүүү суоһутар кыһын физиката мөдүөтүн королуу.

Эдэр шөфөр Алесей Яковлев
Бүтүн Союзтаагы социалисти-
ческэй куоталаһы туһунан
уураагы билирээни көрүстэ уонна
онно дьылалаан эппитинирэ

Г. КОЛЕСОВ.

механизатор уо

Тогтоо да кудуун, кишиг суугуун
ниин илгэг бириэмэлэрин туяа
дахын агааралдар: передияж
ной библиотекаттан кишиг
уларсан аагдалдар, огуул теши-
лнгар, саахыманка, дуобакан
олохтоох ычхаттарга зэбүлүүл-
дэр.

Молаттар бипр да сүөһүнү эңирэппэккэ 100 бырыһыан сылтааһарга сөрүктэни үлэһиллэр. Итиннэ социалистическы асуоталаһы туһунан уураарынан эйгэһаһаллар.

С. ЯКОВЛЕВ.

1976 СЫЛ БАСТЫННАРА

ССКП райкомун бюрота, райсовет испедкома, тус хаадайыстыбатын уонна соботуонка үлэ-
хиттэрин профсоюзун райкома 1976 сылга үлэ сазмай урдук огорумтуотун ситиһэр, тус
хаадайыстыбатын бородуукталарын ылыныны элбэстиннэрэр иһин социалистическай нустала-
һы кыайыылаахтарыгар бройуон рекордсмен-чемпионнарын уонна чемпионнарын заттарын
ингэртээтиллэр.

Оройуон рекордсмен - чемпионнара

Комбайнер **АРТЕМЬЕВ** Сергей Семенович (Барз Маркеев аатынан союз Ойдуулуунаары отделенигэ) 321 гектарга туорахтаах култуура-ларга үүнүүлэрин хомуйбутун, гектар ахсыттан 13,3 центнер бурдуту ылыатын, өнөн 1975 сыллаахха Н. А. Протопопов олохтообут рекордун тунсарбытын үһүс.

Тракторист ЗАХАРОВ Афанасий Афанасьевич (Эрхлинэ Эрхетинин аатыннан сархал Хонтодоотоуу отделениета) МТЗ-52 тракторынан 2607 эталоннай гектар үлэни өтөрбүтүн, оһон 1975 сыл лаахха байыта олохтообут рекордун 380 эталоннай гектарынан тунсарбытын иһин.

ВАННЫНСЫТ НУЗЬМИНА Агафья Төрасовна
(Эринжик Эрнстийн дэвтэвэл сөххөл Халдартдамы
отделениета хаа - бириднй фуражнй чыарыгтан
4296 кг үүтү чан, 1974 сылтаахха бөйөтө олох-
тобүт рекордун 198 килограммнан түнсэрбөйтэн
адам.

Булчут ЛАЗАРЕВ Михаил Иванович (Сүх-
Бүтсийн аймгийн говьд Кытаахтахууны өдгө-
нигет) 3133 сойкубайдаах ыгданилаах түүлэри
бултаан, 1975 ыгдлаахха бөгөөт олохтообут ре-
жордун 625 сойкубайдаахын тунсарыгдла
ири.

Тракторист МАКАРОВ Семен Николаевич (Субурзууской аймгийн совхоз Сынлингаарь өд-дөлөншөт) ДТ-75 тракторынан 3713 атаклоний гектарга тэнгээр үзэи төлөрбүтүн, өкөн 1971 сэллээхх Н. Н. Пермяков-өдөхтөөбүт рекордун 266 атаклоний гектарынан тунсарбэтын ийи.

О р о й у о н ч е м п и о н н а р а

Борсон кэрөөччү АБРАМОВА Марфа Аркэдиэ-
на (Бары Маркс латынны сөйхөс Бөлүгүрдээги
өтдөлөннөтө) 1975—1976 сс. кыстыкка хэс
бүткүл боронун 139,6 кг төлөүлүштүн ичин.

Шофер АДАМОВ Дмитрий Константинович
(Эрилик Эристинин аатынан совхоз) ГАЗ-53 ав-
томашинанан 95820 тонна-километры оңорбутун
аһын.

Ыанкыкысыт ГОВОРОВА Екатерина Львовна (Карл Маркс натын сөхсөз Болугурдаагы отделеинета) 2 тыһыынчалаахтар хамсааһыаннарыгар — фураажный ынах ахсыттан 2030 кг үтүү тэбэттин ыһыт.

Берон көрөвчүү ДАВРОВ Яков Иванович (Парл Маркс айтмван сохсз Одузуунгазды от-
дөгөнштз) сайын устат 50 ычат сүйөрүү кө-
рөн, хас бирдинилэрин 138,2 кг төдөлүнүштүд
ешт.

Шофер МАКАРОВ Иннокентий Константинович (Субуруускай аатынан сохкоз Салааһаары оҕо-лениета) үгүтү таһар массасынаны 304 күн-нэ сүүрдэн 26908 тонна-километры өлбөрбүтүн 061-дэ кыһаҕыттан көмүчүлөбүтүн бил.

Кыялы итгэччи **ОСИПОВА Елена Константиновна** (Карл Маркс аатын советхоз Одьулуунналыы отделиннэ) хас бирдин ийэ саһыттан 3,04 олоку ылбатын ийин.

Шофер НОГОВИЦЫН Егер Алексеевич (Субу-
русский ятынан советоз) ЗИД-180 автомашинна-
нан 210043 тонна-километры өткөзгөн, 1975 жыл-
га байтаа олохтообут рекордун 15416 тонна-ки-
лометрынан тупсарытып чыкп.

Осеменатор ТИТОВ Петр Николаевич (Зрелищно-эстетический отдел совхоза Хадардаагы отделение) 202 ынары искусственнойдык сэмэляа-биттэтэ 99,5 бырыһаана уулаһары ситтэлитин, оюн 1973 сыллаахха П. О. Дмитриева олохтоо-бу рекордун 3,1 бырыһаанынан түсэрбитин биллэ.

Сылгыыт ТОЛСТОУХОВ Василий Романович (Эрилик Эрэстүүн аатынан сөөкөз) улахан сылгычы. 100 бырыһыан тымыһаах нэпэн туран, кулун деловой тэхсыгытын 95 бырыһыанга тэрдэн, боботин 1975 сылхаары рекордун 0,7 бырыһыаннан тунсарбытын иһин.

СЕРГЕЕВ Иван Иванович салайзаччылаах то-
лору механизацияламьыт өтүүр звено (Суб-
рускай аатынан совхоз Соловьевтаары отде-
лени) сезон устата бирдир чидизинтэр тиксе-
ринэн 181,8 тоннаны өттөөн, 1975 сылаахха
байта өлөхтөөбүт рекордун 49,1 тоннанын туп-
сарытын иһин.

СЕДАЛИЩЕВ Василий Петрович старший даах
хөлөнөн оттуур эвон (Сүбүруускай аатынан сев-
кал Балтототогову отделениета) биирдии чыла-
хтар тиксэринэн 64-түү тоннаны оттоон, бэйа-
ни 1975 сыллары рекордун 8,5 тоннанын тун-
сарбатын өһүн.

СЕДАЛИЩЕВ Борис Ильич старшайдзах ыччат сүөһүнү төлөһүтэр эвене (Кара Марке аутынан бөлүк Ойдуууунналары өткөдөннөт) сайынгы төчирээр мйдарыгар 379 ыччат сүөһүнү хас бинадирлорун 105-түн кг төлөһүнүгүн ишт.

ФОМИН Константин Васильевич салайааччы-
лах бороону төлөһүтэр «ЮБИЛЕЙНАЯ» I звено
(Ирл Марис алынан совхоз Болугурдаагы отде-
лениета) 1975—1976 е. кыстыкка биридин бо-
юн төлөһүбүүтүн 132,1 кг-на тырдыбытис
лун.

НУЗЬМИНА Агафья Тарасовна старшей, д.а.х.
ЮБИЛЕЙНАЯ форма (Эрвлик Эрстинин ааты-
ны сөөкөз Хадардаады бүтөлөннөт) фууралий
инах ахсыттан 2548 кг үтү мабытын ийин.

ДЬЯЧКОВСКАЯ Иван Михайлович, сүлгүһүт-
ар звенолара (Карл Маркс атынан совет Одь-
ууһунаады отделеһиһи) улахан сүлгүһи 98,5
арыһыһи тыһыһаах иһиһи туһуһи, хас 100-туу
иһиһи 78,8 суһуһи шайыһиһи иһиһи.

НАРДАШЕВСКОЙ Гаврил Гаврильевич сала-
аччылаах АВМ агрегат коллектива (Карл Маркс
атынан. совхоз Одьулууннаары отделиннута) се-
рә тастатыгар 420 тонна от мээкэтүн баламиза-
тын ийин.

[illegible]

Итгннхэ барытыгэр кодүүү
эинн ааачыстыба дешигтэх ону
иятлетканы болдырүн иининн
гэстөрөр иинн норуот бүтүүдүү
дуулуурдах үлэтэ, социалистиче
скай үгүгэсанын көбүлүүр күүн
дээнкэтиг көстөдлөр. Итн сүтн
ииннлэргэ олдохтох нарийнай те
рилгэлэр, тыа сирин коммуни
старын авангарднай оруолара
буһайбар суолтаны мэлэ.

МНП КЭШНИКИ арьс сымга са-
айн ахемн сүөнү аһынчтын со-
рөтүөнкэлэньр механизированнай
дөөнөү салайан кэлним. Сыл-
айыа күн-дьыл үсүлүбүлалар,
эт үүнүүтэ араас буюдара. Ол үр-
дүкөн биһиги дьобуе коллектив-
ныт общественнай сүөнүтэ аһы-
лам базатын тарйыныа курууту
кууарана суох түмүктөрү ситис-
лэртэ, үлэ-энөрүмүтүтү сымайа
үрдөтөн иһинтэ. Бастаан төрүлүн
бит 1969 сымлытыгар оһуо буол-
ланта тракторынан үлэһээн кийи-
баныгар 30-нуу тоһуона өттөө-
буһнут. Иккис сымлытыгар, арыый
өнүтүрэн, төхсүө 108-тыа тоһа-
ну сөрөтүөнкэлэбанынат. Өтөр
1972 сымта дөөнөбүт сөгэбэйи
сөгтө кийиэхэ дөһи аччатаан ту-
ран, иккис навесной өхөрдөөх үлэ-
һээн хас биһирдүүһүнүр тиксэри-
лэ 123-түү тоһуона төмөнүһү-
нүт. Ити көрдөрүү сүбүрүчүх ку-
рааныабыт 1973 уонна 1974
сылларта кыайан туһарамзыба-
тара.

Төхүсө илгилетканы түмүктөөдөн көзгө даялыгыар өрдүк турунап дуулабан үлгүлөөдөнүн, ахсаал буюунан сөгтө тракторунан барып 1067,5 тонна өтү бөлмилөөдөнүн (бирдин өтмүккө 133,1 тонна). Үст курдук орто даялга өссө үчүгөй көрдөрү үлгүлөөдөнүн сөгтөрү сөгтөрү буюлут ардакта үлгүлөөдөнүн мөйөздөөдөнүн, Дээ өлөп, сөгтө илгилетканы садапыр, сөгтөтөк даялга хабаангытаабыр да өрдүк тарадөнүнөк.

тин, үрдүк инжурмуулаахтык
оттуурга соруу туруруммушут.
Иттиң бийигийи республика
бизилдөөх механизмдардара Н. А.
Васильев, Г. Н. Федоров, Н. Н.
Кашинтонов үтүө, холбоурдара,
агырыны суруктара эбин соруу-
ларбиттара.

ХӨДҮҮЛЭГ ҮҮНҮҮТҮҮН үрдэсгэр
700-нээс гектарга минеральнай
үсбүлүүлэр кызырэнлибиттэрэ.
Ула тэрэһиниңгэр табыгастаах
буултун дүшэ эвөө састабын
сэтгэ кийнэхэ тийгэ аччанын.

КОМУ

ныг. Урукку бурдук сэтгэ-арыс тракторынан буюулаа, илтээн үлэлииргэ быһаарыммыныт. Отуур графиктыан кичэйэн өгөстүбүһүнүт. Туттар техникабыт сөдөн уетата саахала суох үлэни-рин түһүгэр элбэхтик сыраласпыныт. Хомуур сараланымыттан үлэ күнүн режизин кытаахтык тутуспунут, аяноба үлэ хартыаа суох эри-дэхи барарын сине-пиниит. Агрегаттар икки ардыларыгар социалистическай куоталаһымына өтөхтөөбүнүт.

Ийн хүрээд чинчу смалтаах-
сорултаах үдэ үчүтэй түмүтүг
бүлбүтэ: аленовут барыта 1267
тонна оту (бүтүн отделениеда от
коммут от 48,1 бырыныаны)
аотэр бирдин отчуу байыгар
181-дик тоинаны сорогунсалаа
быта. Бу оройуонга санга рет
корд. Урукку оттугар маанын
спиронини ким да ыла иинга.

[illegible]

Партия талаа нэрүүг давалта, бийнхү итгэлгүй бичр үеэсэй дөмжлэхүүнт, бичр өүн, байдалын хувилахыгт, Партия чиглэрийг тал, шинэ давалтаран олохоо гиндэлрингт коммунистар хоёрбур кардөрөр, атыгтары тарийр, ка

БҮДҮҮР ҮРДҮК АНАДЛАХТАЙ. Дотоодын шинэ сэтгүүлчид Якутский куорат партийнай тэрилтэ гүнтэй XXV уобластаагы партийнай конференция рабачай-делегат тара ССБН XXV сөдөһи уураах тарын өлөххө мэдэлэрингэ юбилей дахь 1977 сылгы улаба үрдүк көрдөрүүлэри ситиһэргэ республика бары үлөһүнүтөрүгэр шаарымалар бөлөһккэ табыста. Оттон Нам өрө бүүнүһаллары «Хатын Арыс» сох хол гынагы мефдинтрелай маһынна нааладчыга, партия Намнара

— Парти́йная оло́х
М М У Н
У К А Н

райкомун бодотун чиндээ И. Комашинникова үгэ дүгэсүүлэнэ нэтиг бодототуу курдэ тым боднууоска «Кыым» хаймтаныг бархсабиллаах кэсэтинин сара ланта. Үгүска бардамалка эр- быстатук ылааха, коммуниста хостобурдара, айыммаллаах пин нитималара диил ити буолар.

Мин ити кэрэ сараалаһыннарбы
үчүгүйдэ, үрдүккэ ыгырыылыары
не сүрэххинтээн биһиршибин уон
өбүүүбүн. Оройуонум коммунист
рын үрдүк итэһэлэрин ылан, ты
сирин бөрөстүөй рабөчэйдэ бэл
рыын баччада Саха уобаластаа
XXX партиянай конференция үлэ
тигэр кыттар чыэтэммитин. Уһа
кэсээбүтүм куддук, аһынты с
ка ити үрдүк партиянай фору
уураахтарын төлөрүүгэ түүх баа
күүсүнү, дьобурбун ууран үлэ
эбүтүм, дьомчун сэргэбин, — кэ
лэстиппин көбүдэтич.

ОЛ ЭРЭЭРИИ партиа советска
дону, ордул бинигини, коммуни
тары, ентифиланбониниан уоскуй
бакка, куруутун ииники дигэ
дуулуварга, сагаттан сага кир
бинлэргэ дабайварга үөрэтэр. Ит
ыбын ССКП Кинн Комитеты
тыл сириин үлэинтэрингэр Сүруга
оссо бинрда чоичулаан бариллин
Сүткэн улахан сири ууруллары
үрдүнэн, дигэ этгэлэр ити Дону
уоскига, сорох бирд-рэг кыаллы
байтах өрүттөр, туһаныллыбай
резервэлэр бинигини да үгүстэр.

Саамий сөнцөх, дунгчахичи
көрүлүүр, ыгырар тыллар! Ону
праата барбакка эрэ, биниги эне
нобут үлэтигэр да көрүөххэ сөн

князигийн, үүчтэйдик нэстэрн ки-
лэрэр буудал, Аймаг эбэ хочоло-
ругар от үүчүүтүн заша урдатар
кыахтар бааллар. Онно эбин тех-
никаны, үлэ бириэмэтин өссө кө-
дүүстэхүник тузаныахха. Очюөр
бийиги звенобут биллнги декор-
да өссө тунгарыллар кыахтэх
дин саныабын. Эбэл этэбин: кэлэр
сылтан бийиги Солоньентаады
отделениебатыгар от хомууртар
иккис механизированной звену
ырдэтэн үчүгэйдик бэлээнэлл ту-

ИСТ НАЛА

руордар, сүөнү аныылыгын собо-
туккалаабын былаанын ити ик-
ки коллектив төлөрүөн сөн. Оч-
түөбө хайнааыстымба атын салаа-
ларыгар үлэнип илин чорбойу-
а, эта. Маны үөрэтэн көрүөххэ уон-
р на өлөхтүөххэ.

МЕХАНИЗАТОР — биллиги ты хаааыйыстыбатын киин фигурата диин партия Кини Комитетын Суругар саамай сойго этилиин Кырдыга даганы, билиги сай дымлаах үйэбитигэр агардас илии үдэтинин ыраах барылыбата чуолкай. Ол да икин партия уонна правительство тыа сиригэр механизаторскай кадрдары бэлэмнээһингэ ахсаабат ыһаммыларын уураллар. Бү өттүнэн Ростовекай уобаластаагы партийнай үчилтэ омыта ордук кэрэхсэбилдээх. Итинэн сибээстээн мин биһиргэ үлэлиир добоһторун, биһир идэлээхтарым үстэриынан ахтыахпын барарамын. Конон Семенов — эдэр механизатор, тракторист. Кини ааспыт сайын суос-совхозун 900-чакэ гектар хоһууаны оугутарбыта. Гаврил Данилович Никольен, Матвей Иванович Сер-

РЕДАКЦИЈАТАН. Билли
кордсмена уонна чемпиона, Х
ференция делегата Иван И
мунист үрдүн аналын туһу
боппуруону нэтибөр.

Биһиги редакциябыт оро-
кретардара, бары коммунист
киэн изэспэтинин тэнитэллэ

Биллэн турар, коммунист
гэйдin үлэлииринэн эрэ му
дөбүл. Онон суругу тула нэ
тээхтик, киэнгийн, диригний

зууу очуттар, кыһынны өтмөтэйиниңигэр ууһар ууларын, сыһыһаар чаастарын кыһа быһаар улаһыр механизатордар. Билигин хаһаайыстыбаны итинник дөһөтүтүн одоролдор. Онон механизаторскай кадрдары бэлэниһиниң итинник квалификацияларын үрдөтүңкэ, тыа сиритэр маастарбай механизаторскай үөрөхтөһүннэ илдьэриниң партия туруорар соруға—бүтүһүгү одох көрдөһүдэ. Билигин итинтэл бэйэбэтигэр сайтоох түмүктэри өгрөтүхтээһиниң

УЛХУ ЛЕНИНСКЭЙ нэртэй эн-
дэлэйн урдук аата бийгигийн эх
бэххэ мэдэйнэстнир, Көмүмнөөс
улэбэ, общедоступнай олоххо, ба-
рыга барытыгар нийлэн кэсхэ-
смыдыр, саягачы, багастыгы, Ко-
ммунарийн ким-хайа нийнэвэ итэ-
корөн, нилэ хайбан ылан айуур-
тарбатар, олохтуур ытык нэстээх
Кийн дүүлүрүр, коммунистивата
оныта агытыгарга хөлөбүр буздуу-
таах, уонсай өрө кийтүүлүрүр
үсөкэтиэхтээх.

Чайн эрэ, оройуон коммунист-
тара, бу сага үүмүүт улахан өбө
лейдаах дылга хаан-уруг партия-
быт ыгырарын курдук үрдүк
төрүлүлүлэх, биир сомого түн
сүзүлүх буолуубутун көрдөбө
Нийэ дойдубут модун кыадын сал
гыы хантатыгы бэйэбит үрдүк
аналбытыгар толору илпэттинир
дин өсө үрдүк өнөрүмүстүлүх
тык, үчүгэй хаачыстыбалаахтык
үйэлэрин, Улуу Октябры 60 сы
лын чыбыгар социалистический
куоталайы снжатын күөрөччү
көтөүбүбүт!

И. СЕРГЕЕВ.
Субурууснай затыман совхоз
механизаторы,
ССКП райкомун чилиэнэ.

нилзэх механизатор, арйуун р
ХХ уобаластаады партийнай кон
ванович Сергеев бу суругар ном
нан саамай боччумнаах, улахан

йуон партийнай тэрилтэлэрин сө-
гара бу бөлпүрүүскэ хаһыатынан
иригэр ынгырал.

анала, эбээһинэйэ аҥардас үчү-
нурдаммат. Бу—бэрт киэн өй
эпсэтин, дүүлээһин араас өрүт-
к хорутан ытыллары эрэйиллэр.

ПАРТИЙКАЙ ОЛОЖ

КОММУНИСТ
УРДУК АНАЛА



ПЯТИЛЕТКА ВАХТАТЫГАР: СОВЕТСКОЙ ЛАТВИЯ

ЛАТВИЙСКИЙ ССР. Синтетический волонну омор Ленинский комсомол 50 сылын аатын Даугавпилсской завод — республика-ба улахан химия боден предприятия. Завод автопокрышкалары усина да атын синтетический матырьшаллары оморуга туттулар кордовой танастара дойду неруогун хааайыстыбатыр низгнин туттулаллар.

Снимокка: предприятие таңағы өрер сыбар.
Я. ТИХОНОВ фотота, ССТА фотохрониката.



Латвия балыксытара Балтий-
ской уонна Хотугу муораларга
салаканы, намбааны, тресканы
бултуудат.

Снимок: Талсинскай оройуон балыгы бултуур «Банга» нолхонун балыксытара Рижскай хоомо салананы бултуулдар.

КОЛЛЕКТИВ АЙАР ОҲУОТА

Токсуншу 16 күнүгөр Е. Н. Курамов азияны Чуралык өңүтүсүдөтүп коллективин айбар отчуотта буолда. Коллектив азияныччаты үрөтөтүр-чүтүр үлэтин туһунан диктатааты өскүдүл дүрөтүтүр Р. Д. Алексеев өңүтүдө. Өскүдүл индустриал, комсомолчелар, профсоюзная тэрияталарин, өрөңүтүтүл комитетин үлэсү сага саралдабыннарин туһунан М. С. Бельх, М. Н. Потанина, VII кат өңүтүлэс үрөңүтүтүтү Шүра Окосонинкова, үрөңүтүтүтүл комитетин чөлбөтүл тэрияталарин секретара Шүра Иванова уонда да атытүтүл комитетиндэр

Нүүн кишингтэй, анхны программатээс көннөрт, учууртал М. Н. Максимов бэйэтэ үхүлбүт кинолесталара көрдөрүүрүнүдэр.

БИИРСАНАНАН

Бу дэгл төхсүмээ 16 күнүгэр, багынханынхара, оройгон Гуретыгар эбэн бэлэмдэнэ үндүх тэрэгнүүнээхтик ыгытанынхалар.

7 №-дэх Болтонготовуу бичмэрдийн үзүүрлүк хяналтын байнгын хорооны дарга Наталья Николаевна ЕГОРОВА, 11 №-дэх Килэгчтээри бичмэрдийн үзүүрлүк райпо бичмэрхьяаныгын председател Николай Алексеевич СЕМЕНОВ, 13 №-дэх Маралайгытаары бичмэрдийн үзүүрлүк Кара Маржэ аатынын сонхон кылаабынай зоотехник Егор Егорович ВАСИЛЬЕВ, 21 №-дэх Таветаахтээри бичмэрдийн үзүүрлүк Солоньев өдөлөнштын хяналтыкта Анна Львовна СЕРГЕЕВА ннин бичмэрдээчиляр 100 бырыһман худалстарын биэртитло.

Нелпи Ким наһаа техникалаах, уустук элементирдээх баяй композициялаах, нүүстээх волялаах, сиздэрэй дууһалаах. Онон кини ээн дайду чемпионаттарыгар уһуннуу, ситиһинилээхтик кыттарга бары өттүнэн толору дьобурдаах.

A portrait of a woman with dark hair, wearing a dark, high-collared garment and a necklace with several large, round, metallic pendants hanging from it. The image is a sepia-toned photograph with a slightly grainy texture. The woman is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a plain, light-colored surface. The necklace consists of multiple strands of small beads or pearls, with several large, circular, metallic pendants hanging from the center. The pendants appear to be made of a dark material, possibly wood or metal, and have a smooth, polished surface. The woman's hair is dark and styled in a short, wavy bob. She is wearing a dark, high-collared garment, possibly a dress or a jacket, which is visible at the top of the frame. The overall composition is a classic studio portrait.



току) ийстин Альфил Газизовна-
ны уониз балтын Иринаны кытта.
И. БУДНЕВИЧ фотота.

Арыгылааһыны утары—сорунуулаахтык!
ИТИРИКСИТ БЭЙЭТИН
ОЛОБУН КЭРБЭНЭР

Минь нэрэ аймалдалах, бийан-
нах бүртгалах. Мындагаайыг
гөрөөбүүтүм. Ада дойдуну бэмүс,
үүр Улуу сөрүн кинигатан от-
гүт-мачнат, булчут—бийната, ням-
га да сирдэрбэт үдэлит буолбу-
гум. Айыада доруобуяны да
бирбигэ.

Диагностик бүрдүүл, аргачлалын баар ийн олохуи каабогүрээр, аааонон-сэрэгтэн тайгээр, араа өтөлүү, олуу-онод торгоа. Ити, рикент бэйэтин олохуи үөрүүтүн, күндүүтүн бэйаа каабогүр. Огтон арыгынтай тайдааха, коно суааа турдааха эмээ дуюу кытаа дуюу-ионон бараааха сон эбээт.

Е. КОЖУРОВ.

КЫРАНЫЫССА
НӨНГҮӨ

ПАРИЖ. Песуар куорат заводстар арбааным дойдуга уникальней агрегат — 65 тийымынча тонна баггафийнаах гидравлическай пресс туртурулуна. Бу пресс барыта советскай тервалтезиривей уонна спецнаписта-рынан бырайыактанан, олобулаан Францияда бариллино уонна онно иттылizen монтажтанна. Пресс 35 метр урдуккээх, 16 тийымынча тонна ойаахынаах, сыйахы уонна хов-турууллалыан сазмай амань есере-маларынан хааччыланна. Пресс эи-чэки холбофуктартан, холбоур, ти-

Октябрь юбилейыгар аналлаах
фестиваль балаһыанньата

Итгэлийн дөвийлгөөн 3-р Октябр 60 саяан дөрвөс бройзон үлэвгиттэрин, адэр ыччаттарын үүсэуран сэходотрельностарын фестивала 1977 онд олунгуу — муу устөр ыйдарга ытталар. Ондо бройзон киинэ, 13 М-дэх СПТУ уонна 13 нэ-иниэстэр (манна оскудалар эмнэ киригэлтэр) бэлэтэ 15 айар коллектив кыттыада.

СЫЛА СОРУГА, РЕПЕРТУАРА

Фестиваль. Октябрь бүгүн анжманын нэрлүүлэр
нэрлүүлүүдээр бөхрөгөөн, үүнээ сайдан илэрин
үрдүн номиничоогэй таһымнаахтыг көрдөрүөхтэх.
Концерт сүрүн ич хоһоонунаа ССНН XXV етеһин
историческай уураахтарын алоохо кыларынга сү
рототай нэрлүүт ситийинилэрин кыһынна арийан
көрдөрүү буолар. Концерт репертуарыгар идеянай,
үүсүрдан өттүнүн сикит-хонут литературный
иниизжатар, театришэвэһиний композициялар, хөр
дэр, ырыа-тойук, үлүү аһымнаахтара, астраднай-
иниичоогэй нүмүрлөр кыһыннаахтэх.

Билэстэи кэмэ бардаһар бэйэ айымньы-
лара, норуоттар доһо-доруһуну хонубар айым-
ньалар ордук үлэххэ суолтаны ылыһытара.

Фейетивид концертин «орго» пайлалыктардаэби
мөөчөөчөөлөй тартылат. р уагынын тууунан пилл-
шестар, сундктар ирредий театр фойетыгар кор-
торутта ыйыныкхыаауар.

Концерт инициативы первооткрывателей — аштан көпсөлөмөсү менен тартылат секретарь 15 мүчүүтүзүрүк рартер өнөрү. Раверга көпсөлөмөтүрүк проризведетелер, курутурада етпириндер, илдег бинам-ин уйдуз атаралармен турунан көпсөлөмөтүрүк.

Бу фестивалы төрөлжингәүтүг ыятына өлөх
төх партиянай, комсомолскай, халһаайыстыбан
най, культурай-стардатар, профсоюзнай тэригэ-
лар уонга оскуодаһар көлөнтөһарын утумнаах
комодоро наада.

ЫҢТЫЛЛАР ГРАФИГА

Фестиваль оройуон кишингэр народнай театрга
мытыллар. Концерт улэна 2-чале. Концеры каруу
кылаа 7 чаластан хойна 9 чале 30 мүнүүттэтин.

Киин комиссия бийирээтэ

Саха сирин Суруйуут-
мыларын сонда билиги
орбуксумут Эраһыи Эри-
тиннэ аатынан «Солонхун
тыгга культурнай-шефа-
тар үлэти салааларыта
сүтүнө сыллар» барды.
Шефтарын аналлаах дуо-
табарга олобуран тым-
тыыллар. Кини үһүлээт
был олук көрдөрдө.

1976-сэл алтынныг үзэс сурингэр худалдурнай-шефтанэр үлэ Кини комиссиата бу боншурууһу кордо. Комиссиатын ССРС паредай артина М. А. Удальнов садайар. Кини комиссия бидиңи икки таридабиг үлэтин туһу

нан Саха сирин Сур
йалчыларын сому
бырабыланынатын эп
изеттир секрета
М. Д. Ефимов отчуту
истибиата уонна бэргэ би
һирээбитэ. Бу шефдэни
опытын бары республи
каларга, ырайалдарга
уобаластарга тарҕата
наадалаарын туһунан

инэл уураагыг таваар-
быта.

Ойон Сүрүяачтылау
союзтарын уонна Эри-
лик Эрнсттин адтыан
сөнхөс шөһтөннүлөрө Со-
ветскай Союз үрдүнөн
суолталлах, көрөхсөбү-
лээх дьаһалынан аары-
лыына.

С. СОФРОНОВ

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ

тантан, бастаадтан өнгөнүүлэбүт бодон габариттаах деталлары штамповкаадынчигна, ол эбэтэр авиационнай ракетаны өнгөрөр, транспорттай үнэна энергетическай массынчалары өнгөрөр промышленностарга туутулалар.

ТОКИО. Манна бөмбөрттөмүзгүч ча-
чыларынан, 1976 сылга дойдуга
15641 предприниматель дьадайдя.

БЕРЛИН. «В-50» маркаах жон-
лейнай 2 тыншанча нүмэрдэх ал-
гомоной «Ифа» завод кооператы-
тан (Дюдингсфельд, Потсдамский уо-
курук) өгөһүлэн таарыта. Бу рес-
публика бипр саамай эдэр предприя-
тиета. Кипп сааһа 12-тө. Завод
үтүс бородууксуятың кыранымса
тынатар таһаарар.

CCTA.

Райсовет исполкомун культурага отдела, культура үлэһиттэригэ профсоюзун райкома Кини библиотекка үлэһитэ П. Н. Корвиннага кини тапталлаах цыгы

КОРЯКИНА МАРИЯ КИРИЛЛОВНА

албүтүгүн бэйэлэрин дүрлөг кутурдаснарын биллэрэллэр.

[illegible]

рабочего, комсомольской комитета, Хонто-
ветын исполкома уонна эт-үүт оройуоннаа-
натан администрацията совхоз рабочая, ком-
мунист улаһыта

КОРЯКИНА МАРИЯ КИРИЛЛОВНА

УМНО УМНОМУ СІМІЮТ СІМІЮЮТ

КОРЯКИНА МАРИЯ КИРИЛЛОВНА
 ырахан ырыттан өлбүтүн, дориниб куру
 тууун, табаарыстарыгар бидлэрбүт.

Абата, оболоро, аймахтара.

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чурапчы с. Карл Маркс
уул. 12. ТЕЛЕФОННАРБЫТ: редактор—91-395, отделлар—91—495, уопсай—
91-505.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского района КПСС и районного Совета депутатов трудящихся